



## Southern Sotho (Sesotho)

### Selelekela sa Lithako

Letšoao la sefapano

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le oa  
Moea o Halalelang.

Amen

Litumeliso

Mohau oa Morena oa rona Jesu  
Kreste, Le lerato la Molimo, le  
kopano ea Moea o Halalelang ho ba  
le Iona bohole.

Le ka moea oa hau.

Molao oa Pholoso

Barab'eso (bara le barali babo  
rona), a re keng re amohela libe tsa  
rona, Kahoo itokisetse ho keteka  
liphiri tse halalelang tse halalelang.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le  
ho uena, banab'eso, hore ke entse  
sebe haholo, menahanong ea ka le  
ka mantsoe a ka, ka seo ke se  
entseng le ho seo ke sa hlolang ho  
se etsa, ka molato oa ka, ka molato  
oa ka, ka phoso ea ka e boholoko ka  
ho fetisia; ke ka hona ke kopang  
Maria ea kileng a ba moshanyana  
Mangeloi 'ohle le bahalaleli, Mme  
ueno, banab'eso, Ho nthata ho  
Jehova, Molimo oa rona.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a ka  
re hauhela, Re felele libe tsa rona,  
'Me u re tlisetseng bophelo bo sa  
feleng.

Amen

Kyrie

## Norwegian (Norsk)

### Innledende ritualer

Korsets tegn

I Faderens navn og Sønnen og  
Den Hellige Ånd.

Amen

Hilsen

Vår Herre Jesus Kristi nåde, og  
Guds kjærlighet, og den hellige  
ånds nattverd Vær med dere  
alle.

Og med din ånd.

Penitial Act

Brødre (brødre og søstre), la oss  
anerkjenne våre synder, Og  
forbered oss på å feire de hellige  
mysteriene.

Jeg tilstår den allmektige Gud Og  
til deg, mine brødre og søstre, at  
jeg har syndet sterkt, i mine  
tanker og med mine ord, I det  
jeg har gjort og i det jeg ikke har  
gjort, Gjennom min feil, Gjennom  
min feil, gjennom min mest  
alvorlige feil; Derfor spør jeg  
velsignet Mary stadig virgin, Alle  
englene og hellige, Og du, mine  
brødre og søstre, å be for meg til  
Herren vår Gud.

Måtte den allmektige Gud være  
barmhertig med oss, Tilgi oss  
våre synder, og bringe oss til  
evig liv.

Amen

Kyrie

## Southern Sotho (Sesotho)

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Gloria

Kganya e be ho Modimo  
 mahodimong. le khotso lefatšeng ho  
 batho ba nang le thato e ntle. Re u  
 rorisa, rea u hlohonolofatsa, rea u  
 rata, rea u tlotsisa, re u leboha ka  
 khanya ea hao e kholo; Morena  
 Modimo, Kgosi ya lehodimo, Oho  
 Modimo, Ntate ya matla wohle.  
 Morena Jesu Kreste, Mora ea  
 tsoetsoeng a 'notši, Morena  
 Modimo, Konyana ya Modimo, Mora  
 wa Ntate, o tlosa dibe tsa lefatshe;  
 re hauhele; o tlosa dibe tsa lefatshe;  
 amohela thapelo ya rona; o dutse  
 letsohong le letona la Ntate; re  
 hauhele. Hobane u Mohalaleli u le  
 mong; ke wena Jehova feela, ke  
 uena u le mong u Ea Holimo-limo;  
 Jesu Kreste, ka Moya o Halalelang,  
 kganyeng ya Modimo Ntate. Amen.

Bokella

A re rapeleng.

Amen.

## Liturgy tsa lentsoe

Ho bala pele

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

Polotho ea liithuti

'Malo oa bobeli

## Norwegian (Norsk)

Herre vis nåde.

Herre vis nåde.

Kristus, forbarm deg.

Kristus, forbarm deg.

Herre vis nåde.

Herre vis nåde.

Gloria

Ære være Gud i det høyeste, og  
 fred på jorden til mennesker av  
 god vilje. Vi roser deg, vi  
 velsigner deg, vi elsker deg, vi  
 ærer deg, vi takker deg for din  
 store ære, Herre Gud, himmelske  
 konge, Å Gud, allmektige Far.  
 Herre Jesus Kristus, enbårne  
 Sønn, Herre Gud, Guds Lam,  
 Faderens Sønn, du tar bort  
 verdens synder, forbarm deg  
 over oss; du tar bort verdens  
 synder, motta vår bønn; du sitter  
 ved Faderens høyre hånd,  
 forbarm deg over oss. For du  
 alene er den Hellige, du alene er  
 Herren, du alene er den Høyeste,  
 Jesus Kristus, med Den Hellige  
 Ånd, i Guds Faders herlighet.

Amen.

Samle inn

La oss be.

Amen.

## Liturgi av ordet

Først lesing

Herrens ord.

Takket være Gud.

Responsialsalme

Andre lesing

## Southern Sotho (Sesotho)

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

**EPESALO**

**Morena a be le lona.**

Le ka moyā wa hao.

**Ho bala Kosepele e halalelang ho latela N.**

Kganya e be ho wena, Morena

**Evangedi ya Morena.**

Ho bokwe wena, Morena Jesu  
Kreste.

**Mosebetsi oa tumelo**

Ke dumela ho Modimo a le mong,  
Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa  
lehodimo le lefatshe, ya dintho  
tsohle tse bonahalang le tse sa  
bonahaleng. Ke dumela ho Morena a  
le mong Jesu Kreste, Mora ea  
tsoetsoeng a 'notši oa Molimo,  
tsoetsoe ke Ntate pele ho lilemo  
tsohle. Modimo o tswang ho  
Modimo, Leseli le tsoang Leseling,  
Modimo wa nnete o tswang ho  
Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng,  
ea sa kang a etsoa, ea tšoanang le  
Ntate; ka eena lintho tsohle li  
entsoe. O theohile leholimong  
bakeng sa rōna batho le bakeng sa  
poloko ea rōna; 'me ka Moea o  
Halalelang o ile a tsoaloa ke  
Moroetsana Maria, mme ya eba  
motho. Ka baka la rōna o ile a  
thakhisoa tlas'a Ponse Pilato; o ile a  
hlokofatsoa ke lefu, 'me a patoa;  
mme a tsoha ka letsatsi la boraro  
ho ya ka Mangolo. A nyolohela  
lehodimong mme o dutse letsohong

## Norwegian (Norsk)

Herrens ord.

Takket være Gud.

**Evangelium**

**Herren være med deg.**

Og med din ånd.

**En lesning fra det hellige  
evangelium ifølge N.**

**Ære være deg, Herre**

**Herrens evangelium.**

Pris til deg, Herre Jesus Kristus.

## Troens yrke

Jeg tror på én Gud, den  
allmektige far, skaper av himmel  
og jord, av alle ting synlige og  
usynlige. Jeg tror på én Herre  
Jesus Kristus, Guds enbårne  
sønn, født av Faderen før alle  
tider. Gud fra Gud, Lys fra lys,  
sann Gud fra sann Gud, født,  
ikke skapt, i samsvar med  
Faderen; ved ham ble alle ting  
til. For oss mennesker og for vår  
frelse kom han ned fra  
himmel, og ved Den Hellige  
Ånd ble inkarnert av Jomfru  
Maria, og ble menneske. For vår  
skyld ble han korsfestet under  
Pontius Pilatus, han led døden og  
ble begravet, og stod opp igjen  
den tredje dagen i samsvar med  
Skriften. Han steg opp til  
himmel og sitter ved Faderens  
høyre hånd. Han vil komme igjen  
i herlighet å dømme levende og  
døde og hans rike skal ingen  
ende ha. Jeg tror på Den Hellige

## Southern Sotho (Sesotho)

Ie letona la Ntate. O tla boela a tle ka kganya ho ahlola ba phelang le ba shweleng mme mmuso wa hae o ke ke wa eba le bofelo. Ke lumela ho Moea o Halalelang, Morena, ea fanang ka bophelo, ya tswang ho Ntate le Mora, eo Ntate le Mora a kgumamelwang le ho tlotswa, ya buileng ka baporofeta. Ke dumela Kerekeng e le nngwe, e halalelang, ya katolike le ya boapostola. Ke ipolela Kolobetso e le nngwe ya tshwarelo ya dibe mme ke lebeletse ka tjantjello tsohong ya bafu le bophelo ba lefatshe le tlang. Amen.

Hommely

Rapela thapelo eohle

**Re rapela Morena.**

Morena, utlwa thapelo ya rona.

**Liturgy tsa eukharist**

Nyehelo

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng.  
Barab'eso, rapelang, hore sehlabelo  
sa ka le sa hao e ka amoheleha ho  
Molimo, Ntate ya matla ohle.

A Morena a amohele sehlabelo  
matsohong a lona bakeng sa thoriso  
le khanya ea lebitso la hae;  
molemong oa rona le molemo wa  
Kereke ya hae yohle e halalelang.  
Amen.

Thapelo ea Selallo

**Morena a be le lona.**

Le ka moyo wa hao.

**Phahamisang dipelo tsa lona.**

## Norwegian (Norsk)

Ånd, Herren, livgiveren, som går ut fra Faderen og Sønnen, som sammen med Faderen og Sønnen er tilbedt og herliggjort, som har talt gjennom profetene. Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og jeg ser frem til de dødes oppstandelse oglivet til den kommende verden. Amen.

Homily

Universell bønn

**Vi ber til Herren.**

Herre, hør vår bønn.

**Liturgi av eukaristien**

Offertorium

Velsignet være Gud for alltid.  
Be, brødre (brødre og søstre), at  
mitt offer og ditt kan være  
akseptabel for Gud, den  
allmektige far.

Måtte Herren ta imot offeret fra  
dine hender til pris og ære for  
hans navn, til vårt beste og det  
gode for hele hans hellige kirke.

Amen.

Eukaristisk bønn

**Herren være med deg.**

Og med din ånd.

**Løft opp hjertene deres.**

### Southern Sotho (Sesotho)

Re ba phahamisetse ho Morena.

**A re leboheng Jehova Molimo oa rōna.**

E nepahetse ebole e lokile.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa Halalela Morena Molimo oa mabotho. Leholimo le lefatše li tletse khanya ea hao. Hosanna mahodimong. Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena. Hosanna mahodimong.

**Sephiri sa tumelo.**

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla hape. Kapa: Ha re ja Bohobe bona 'me re noa Mohope ona, re bolela Lefu la hao, Jehova, ho fihlela o tla hape. Kapa: Re pholose, Mopholosi wa lefatshe. ka baka la Sefapano le Tsoho ya hao o re lokolotse.

Amen.

Selallo

**Ka taelo ya Mopholosi mme re thehilwe ka thuto ya bomodimo, re iteta sefuba ho re:**

Ntata rona ya mahodimong. lebitso la hao le halaletsoe; mmuso wa hao o tle. thato ya hao e etswe lefatsheng jwaloka lehodimong. O re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng; mme o re tshwarele melato ya rona; jwalokaha le rona re tshwarela ba nang le melato ho rona; mme o se ke wa re isa molekong; empa o re lopolle bobeng.

### Norwegian (Norsk)

Vi løfter dem opp til Herren.

**La oss takke Herren vår Gud.**

Det er rett og rettferdig.

Hellig, hellig, hellig Herre,  
hærskarenes Gud. Himmel og  
jord er fulle av din herlighet.  
Hosianna i det høyeste. Velsignet  
er han som kommer i Herrens  
navn. Hosianna i det høyeste.

**Troens mysterium.**

Vi forkynner din død, Herre, og  
bekjenne din oppstandelse til du  
kommer igjen. Eller: Når vi spiser  
dette brødet og drikker denne  
koppen, vi forkynner din død,  
Herre, til du kommer igjen. Eller:  
Redd oss, verdens frelses, for  
ved ditt kors og oppstandelse du  
har satt oss fri.

Amen.

Nattverdsrite

**På Frelserens befaling og dannet  
av guddommelig lære, våger vi å  
si:**

Vår far som er i himmelen,  
helliget bli ditt navn; komme ditt  
rike, din vilje skje på jorden slik  
den er i himmelen. Gi oss i dag  
vårt daglige brød, og tilgi oss  
våre overtredelser, som vi tilgir  
dem som overtrer oss; og led oss  
ikke inn i fristelse, men fri oss fra  
det onde.

### Southern Sotho (Sesotho)

Morena, rea rapela, re lopolle  
bobeng bo bong le bo bong. ka  
mohau o re fe kgotso mehleng ya  
rona; hore, ka thuso ea mohau oa  
hao, re ka dula re lokolohile sebeng  
mme o bolokehile ditsietsing tsohle,  
ha re ntse re letetse tšepo e  
hlohonolofalitsoeng le ho tla ha  
**Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.**

Bakeng sa 'muso, matla le khanya  
ke tsa hao jwale le ka ho sa feleng.

**Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re**  
ho baapostola ba hao: Ke le siela  
kgotso, ke le fa kgotso ya ka; u se  
ke ua talima libe tsa rōna; empa ka  
tumelo ya Kereke ya hao, mme ka  
mohau o mo fe kgotso le bonngwe  
ho ya ka thato ya hao. Ba phelang  
le ho busa ka ho sa feleng le  
kamehla.

Amen.

Kgotso ya Morena e be le Iona ka  
mehla.

Le ka moya wa hao.

**A re feneng pontsho ya kgotso.**

Konyana ya Modimo, o tlósang dibe  
tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya  
Modimo, o tlósang dibe tsa lefatshe;  
re hauhele. Konyana ya Modimo, o  
tlósang dibe tsa lefatshe; o re fe  
kgotso.

**Bonang Konyana ya Modimo,**  
bonang ea tlósang libe tsa lefatše.  
Ho lehlohonolo ba memetsweng  
selallong sa Konyana.

Morena, ha ke tshwanelehe hore u  
kene tlás'a marulelo a ka; empa bua

### Norwegian (Norsk)

Befri oss, Herre, fra all ondskap,  
gi nådig fred i våre dager, at ved  
hjelp av din nåde, vi kan alltid  
være fri fra synd og trygt fra all  
nød, mens vi venter på det  
velsignede håpet og vår Frelser  
Jesu Kristi komme.

For riket, kraften og herligheten  
er din nå og for alltid.

**Herre Jesus Kristus, som sa til**  
dine apostler: Fred jeg forlater  
deg, min fred gir jeg deg, se ikke  
på våre synder, men på troen til  
din kirke, og gi henne nådig fred  
og enhet i samsvar med din vilje.  
Som lever og regjerer i all  
evighet.

Amen.

Herrens fred være med deg  
alltid.

Og med din ånd.

**La oss tilby hverandre fredens  
tegn.**

Guds lam, du tar bort verdens  
synder, forbarm deg over oss.  
Guds lam, du tar bort verdens  
synder, forbarm deg over oss.  
Guds lam, du tar bort verdens  
synder, gi oss fred.

**Se Guds lam, se ham som tar**  
bort verdens synder. Salige er de  
som er kalt til Lammets måltid.

Herre, jeg er ikke verdig at du  
skal gå inn under taket mitt, men

### Southern Sotho (Sesotho)

Ientswe feela, mme moyā wa ka o tla fola.

Mmele (Madi) a Kreste.

Amen.

A re rapeleng.

Amen.

Qeto ea qeto

Tlohonolofatso

Morena a be le lona.

Le ka moyā wa hao.

Molimo ea matla 'ohle a u hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le Moya o Halalelang.

Amen.

Ho lelekoa

Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang, le bolele Evangeli ya Morena. Kapa: Tsamaea ka khotso, u ntse u tlotsa Jehova ka bophelo ba hao. Kapa: Tsamaea ka khotso.

Ho bokwe Modimo.

### Norwegian (Norsk)

bare si ordet og min sjel skal bli helbredet.

Kristi legeme (blod).

Amen.

La oss be.

Amen.

## Avsluttende ritualer

### Velsignelse

Herren være med deg.

Og med din ånd.

Måtte den allmektige Gud velsigne deg, Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd.

Amen.

### Avskjedigelse

Gå videre, messen er avsluttet.

Eller: Gå og forkynn Herrens evangelium. Eller: Gå i fred og ære Herren ved ditt liv. Eller: Gå i fred.

Takket være Gud.